

1. Vrsta usluge	FREKVENTNA ŠTEDNJA - AKCIJA Frekventna štednja predstavlja poseban oblik oročene štednje na određeni rok, sa mogućnošću uplata i isplata u toku oročenja. Maksimalan iznos oročenog depozita je 1.000.000,00 KM (protuvrijednost u EUR). Minimalan iznos salda štednog uloga nakon isplate je 500,00 KM (ili protuvrijednost u valuti EUR) za sve ročnosti. Klijent može za vrijeme trajanja oročenja podizati sredstva sa računa frekventne štednje i vršiti uplate sredstava na frekventnu štednju, isključivo u valuti u kojoj je zaključen Ugovor o frekventnoj štednji. Ovaj oblik štednje omogućava Klijentu da naknadnim uplatama uvećava iznos oročenog štednog uloga kao i da raspolaže sredstvima po potrebi, u skladu sa ugovorenim uslovima, a bez obaveze sklapanja posebnih ugovora ili dodataka postojećem ugovoru.
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Valuta: KM i EUR (uz naznaku da se KM valuta ugovara sa valutnom klauzulom) Mogući rokovi oročenja: - 13 mjeseci - 25 mjeseci - 37 mjeseci Deponent ima pravo, bez raskida Ugovora, na sljedeće: • da vrši neograničen broj novih uplata u proizvoljnim iznosima poštujući maksimalni iznos depozita za vrijeme trajanja perioda oročenja, • da podiže sredstva sa računa frekventne štednje, isključivo u valuti u kojoj je zaključen Ugovor računajući od dana inicijalne uplate, odnosno zaključenja ovog Ugovora, u proizvoljnom iznosu poštujući minimalni iznos oročenog depozita. Prilikom isplata sredstava sa računa, obavezno je poštivanje minimalnog stanja na računu.
4. Trajanje ugovora	Ugovor se automatski produžava na isti ugovoreni period pod uslovima koji važe u momentu automatske prolongacije i u skladu sa važećom Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima na dan prolongacije. U slučaju promjene uslova u odnosu na prvobitno ugovoreni period oročenja (promjena kamatne stope i sl.) kod automatskog produženja Ugovora, Banka je dužna najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka oročenja, obavijestiti korisnika o roku na koji se produžuje Ugovor i novoj kamatnoj stopi, a Deponent ima pravo raskinuti Ugovor najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana prijema te obavijesti i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za isteklo oročeno razdoblje. Ukoliko Banka nije zainteresovana za produženje Ugovora, obavezuje se najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka perioda oročenja dostaviti Deponentu pisanu obavijest o tome.

5. Visina, način i metod obračuna kamate

Period oročenja, visina kamatne stope, minimalni iznos salda na računu nakon isplate sa računa Frekventne štednje **bez preusmjerenih redovnih primanja:**

Valuta i iznos/ Period NKS	13 mj	25 mj	37 mj
Frekventna štednja u KM i EUR valuti	0,75%	1,05%	1,20%
Svi iznosi Minimalan saldo nakon isplate	500,00 KM/ 250,00 EUR	500,00 KM/ 250,00 EUR	500,00 KM/ 250,00 EUR

Period oročenja, visina kamatne stope, minimalni iznos salda na računu nakon isplate sa računa Frekventne štednje **sa preusmjerenim redovnim primanjima:**

Valuta i iznos/ Period NKS	13 mj	25 mj	37 mj
Frekventna štednja u KM i EUR valuti	0,95%	1,25%	1,45%
Svi iznosi Minimalan saldo nakon isplate	500,00 KM/ 250,00 EUR	500,00 KM/ 250,00 EUR	500,00 KM/ 250,00 EUR

Kamate na oročene depozite fizičkih lica su izražene na godišnjem nivou, a obračunavaju se mjesečno. Obračun kamate vrši se konformnom metodom (na dvije decimale uz zaokruživanje druge decimale) koristeći stvarni broj dana u mjesecu i stvarni broj dana u godini. Obračunata kamata se prenosi mjesečno i to na dan obračuna, na posebnu partiju a'vista štednog računa, kojom Klijent može slobodno raspolagati. Pripis kamate se vrši u valuti oročenog depozita.

Br 1. Reprezentativni primjer:

a) Reprezentativni primjer iznosa kamate za različite iznose oročenja bez preusmjerenih redovnih primanja:

Iznos uloga u KM	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa/EKS (%)	Iznos kamate KM
1.000,00	13 mjeseci	0,75%	8,05
5.000,00	25 mjeseci	1,05%	108,94
10.000,00	37 mjeseci	1,20%	368,35

Iznos uloga u EUR	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa/EKS (%)	Iznos kamate EUR
1.000,00	13 mjeseci	0,75%	8,05
5.000,00	25 mjeseci	1,05%	108,94
10.000,00	37 mjeseci	1,20%	368,35

b) Reprezentativni primjer iznosa kamate za različite iznose oročenja sa preusmjerenim redovnim primanjima:

Iznos uloga u KM	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa/EKS (%)	Iznos kamate KM
1.000,00	13 mjeseci	0,95%	10,25
5.000,00	25 mjeseci	1,25%	129,62
10.000,00	37 mjeseci	1,45%	444,44

Iznos uloga u EUR	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa/EKS (%)	Iznos kamate EUR
1.000,00	13 mjeseci	0,95%	10,25
5.000,00	25 mjeseci	1,25%	129,62
10.000,00	37 mjeseci	1,45%	444,44

Br 2. Reprezentativni primjer raspolaganja sredstvima sa računa Frekventne štednje:

Klijent je sa Bankom zaključio Ugovor o frekventnoj štednji i početni ulog sredstava je položen na račun: 01.08.2025. godine.

Nakon zaključenja Ugovora, Klijent prvi put raspolaže svojim sredstvima sa računa Frekventne štednje 04.08.2025. i daje nalog za isplatu u iznosu od KM 1.000,00. Klijentu se isplaćuje traženi iznos bez naknade za isplatu sredstava.

Naredna isplata sredstava sa računa Frekventne štednje po zahtjevu Klijenta se dešava 11.08.2025. u iznosu KM 500,00. S obzirom da se radi o transakciji koja se realizuje 7 dana poslije posljednje transakcije bez naknade, klijentu se isplaćuje KM 500,00 ali sa naknadom 1,00%, u iznosu od KM 5,00 za koji se tereti račun Frekventne štednje. Sljedeće raspolaganje sredstvima sa računa Frekventne štednje bez naknade je moguće istekom perioda od tri mjeseca nakon posljednje isplate bez naknade (koja se u ovom slučaju desila 04.08.2025.), tj. nakon 04.11.2025. godine.

Sve isplate koje Klijent bude zahtijevao u periodu između: 04.08.2025. i 04.11.2025. godine podrazumijevaju naplaćivanje naknade od 1,00% iznosa za isplatu, a na teret računa Frekventne štednje.

6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Efektivna kamatna stopa je jednaka visini nominalne kamatne stope na depozit.
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Za obavljanje određenih pratećih uslužnih poslova vezanih za otvaranje i vođenje računa otvorenog na osnovu ovog konkretnog ugovora o oročenom depozitu frekventne štednje i depozita po viđenju na koji se prenosi obračunata kamata, Banka tokom trajanja Ugovora ne naplaćuje naknade/provizije za vođenje računa, a u skladu sa važećom Odlukom o odobrenju akcije frekventne štednje za fizička lica. Naknade su promjenjiva kategorija i mijenjaju se s vremena na vrijeme u zavisnosti od elemenata koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i dr.).
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Nema obaveze korištenja notarskih usluga.
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Nema obaveze zaključenja drugih sporednih usluga.
11. Kamatna stopu koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Deponenta.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ne primjenjuje se na ovaj proizvod.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se depozit ugovara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Klijentu.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

18. Raspolaganje uloženim sredstvima:	Klijent može raspolagati iznosom štednog uloga u toku ugovornog roka u skladu sa ugovorenim uslovima, s tim da u toku ugovorenog roka oročenja Klijent ne može raspolagati minimalnim iznosom uloga do isteka ugovorenog roka. U toku perioda oročenja, Klijent može podizati sredstva sa računa frekventne štednje u skladu sa ugovorenim uslovima i to jednom u tri mjeseca bez naknade, a svako ostalo podizanje sredstava podrazumijeva naknadu za isplatu. Podizanje sredstava sa računa frekventne štednje od strane Klijenta, moguće je u skladu sa Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima u Republici Srpskoj kako slijedi: • Bez naknade za podizanje sredstava, ukoliko se radi o prvom podizanju sredstava sa računa frekventne štednje od momenta zaključenja Ugovora. Klijent stiče pravo na mogućnost ponovnog podizanja sredstava bez naknade nakon isteka perioda od tri mjeseca od momenta vršenja posljednje isplate sredstava sa računa frekventne štednje bez naknade. • Uz naknadu 1,00% za podizanje sredstava - za svako naredno podizanje sredstava sa računa frekventne štednje, odnosno, svako podizanje sredstava u međuvremenu, u periodu između dvije transakcije isplate sredstava bez naknade. Naknada 1,00% se obračunava na iznos sredstava koja se podižu, a naplaćuje se sa računa Frekventne štednje.
19. Prijevremeni raskid/Odustajanje od ugovora:	Prijevremeni raskid fiksnog dijela Ugovora nije moguć, osim u izuzetnim slučajevima, uz podnošenje pisanog zahtjeva za raskid Ugovor od strane Deponenta najkasnije 31 dan prije traženog datuma razročenja. Pisani zahtjev Deponenta za raskid Ugovora mora sadržavati razloge prijevremenog raskida fiksnog dijela Ugovora, a Deponent je, uz zahtjev za raskid Ugovora, dužan priložiti i adekvatnu dokumentaciju koja se odnosi na razlog prijevremenog raskida Ugovora, kao i pisanu instrukciju o načinu disponiranja sredstvima. Pod izuzetnim slučajevima se smatraju nepredviđene okolnosti uslijed kojih Deponent ima potrebu za prijevremenim raskidom Ugovora. Nepredviđene okolnosti mogu biti sljedeće: smrt užeg člana porodice, iznenadna bolest deponenta ili užeg člana porodice, vanredno školovanje, nezgode koje su uzrokovale tjelesne povrede, posljedice razbojništva koje se ogledaju u otuđenju imovine, prekid radnog odnosa, kupovina nekretnine, trajno iseljenje iz zemlje, nepogode izazvane prirodnim silom (zemljotres, požar, poplava i sl.). U slučaju da Deponent raskine Ugovor prije isteka perioda oročenja iz člana 3., Deponentu se priznaje do tada obračunata kamata uz obavezu plaćanja fiksne, jednokratne naknade Banci u visini od 10,00 KM (protuvrijednost u EUR valuti, po srednjem kursu CBBH na dan prijevremenog raskida). Ugovor se može raskinuti u cijelosti ili djelimično prije roka, po sili zakona, kada se u sudskom ili upravnom postupku Banci naloži izvršenje sa depozitnog računa deponenta. Banka može raskinuti ugovor u slučaju kada iz deponovanih sredstva naplaćuje svoja dospjela neizmirena potraživanja iz ugovora koje ima sa Deponentom kao korisnikom kredita, odnosno jemcem, kada je takva naplata ugovorena. U slučaju da nakon provođenja naloga iz prethodnog stava, preostane sredstava depozita i to u iznosu definisanog minimalnog salda na računu, Ugovor se neće smatrati raskinutim, odnosno i dalje se primjenjuje na preostali iznos depozita.
20. Naknade	Naknada za otvaranje, vođenje, zatvaranje kao i raspolaganje sa sredstvima sa računa frekventne štednje, se obračunava i naplaćuje u skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima u Republici Srpskoj. Banka ne naplaćuje naknadu za vođenje a'vista računa u skladu sa Odlukom o odobrenju akcije frekventne štednje za fizička lica. Naknada za otvaranje i zatvaranje računa se ne naplaćuje.
21. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
OSTALI USLOVI PROIZVODA	
22. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama:	Zaključenjem Ugovora o frekventnoj štednji potrebno je da korisnik ima zaključen i Ugovor o a'vista štednji na koji će se isplaćivati kamata. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a valuta ugovora o a'vista štednji je identična valuti ugovora o frekventnoj štednji.